

# Adwumayɛfo Hokwan Ahorow ho Nkaebɔ: Bammɔ ne Yare Kwanma

Wowo hokwan se wunya ahobammo ne yare akwama ne awo akwama a wotua wo ka. Wowo hokwan yi emfa ho ɔman mu tena gyinabea a wowo. Ese se w'adwumawura ma wo nkaebɔ yi na ɛkyerɛ wo hokwan ahorow a wowo mu.

## Akwama Dodow a Wobenya:

### Bammɔ ne Yare Kwanma

(hwɛ wo ho anaa obiara a wobu no se abusuani)

- Ese se adwumawuranom de **nnɔnɔnherew 40** ma **bammɔ ne Yare akwama** kalanda afe biara.
- Adwumawuranom a woafa adwumayɛfo 100 anaa nea ɛboro saa no, ese se wɔma **bammɔ ne yare akwama** de kosi **nnɔnɔnherew 56** wo afe biara mu.

*Adwumayɛfo a wɔde wɔn bere nyinaa ne bere fā yε adwuma no nya ahobammo na wɔyare akwamma a εyε dɔnɔnherew 1 ma obiara dɔnɔnherew 30 adwuma biara.*

### Awo Akwama a Wotua Ka

(wo ho ayarehwe abere a wanyinsen)

- Ese se adwumawuranom nyinaa de sikakorabea a εyε soronko a εwɔ **nnɔnɔnherew 20 a wotua ansa na obi awo akwama ma.**

W'adwumawura afe no ye: \_\_\_\_\_ kosi \_\_\_\_\_  
Bosome a edi kan Bosome a etwa to

Wowo hokwan se wunya **AKATUA** wo bammɔ ne yare kwanma no mu se:

- W'adwumawura no wɔ adwumayɛfo 5 anaa nea ɛboro saa a.
- W'adwumawura wɔ adwumayɛfo a wonnu 5 nanso net sika \$1 ɔpepem anaa nea ɛboro saa.
- Woye adwuma wo obi fie mu se ɔboafɔ; se nhwɛso, wohwɛ abofra, siesie fie hɔ, anaa wode nkate fam mmoa ma.  
*Hyε no nsow: Mmara no fa adwumayɛfo 1 anaa nea ɛboro saa a wɔwɔ fie biako mu ho.*

Wowo hokwan se **WOREN TUA WO KA** nanso wubenya bammɔ ne yare kwanma se:

- W'adwumawura wɔ adwumayɛfo a wonnu 5 na n'akatua nso nnu \$1 million.

Wubetumi de bammɔ ne yare kwanma a woannyne no awura afe a edi ho mu.

## Dwuma a wɔde Bammɔ ne Yare Kwanma Di:

- Fa hwɛ w'akwahosan, a nea ɛka ho ne ayarehwe anaa se wo ho bɛtɔ wo afi yare anaa pira ho.
- Fa hwɛ obusuani bi a ɔyare anaa ɔwɔ ayaresa nhiam a ɔbekɔ.

- Fa di dwuma bere a w'adwuma anaa wo ba sukuu nnyɛ adwuma esiane yare a εgye ntɛmpɛ a aba ɔman no mu nti.
- Fa bɔ wo anaa w'abusuani bi ho ban esiane ofie mu ayayade, nna a wɔde reteetee obi, di a obi di w'akyi anaa akwantubɔne a wɔde nnipa tu nti.

W'adwumawura betumi ahwehwɛ se wobɛbɔ no nkae ansa na woagye bammɔ ne yare akwama no; se nhwɛso bere a wopɛ se wokohu dɔkta anaa woko aseñibea no. Eho nhia se wudi kan hu akwamma a wɔde bedi dwuma a wɔnhwɛ kwan; nhwɛso no, yare anaa aduruye mu tebea a egye ntɛmpɛ.

Wowo hokwan se w'asɛm bεyε kokoam. Eho nhia se woma w'adwumawura nea enti a wode akwamma dii dwuma no ho nsɛm.

Se wode adwuma nna bεborɔ abiɛsa di dwuma wɔ akwamma a εtoatoa so mu a, w'adwumawura betumi ahwehwɛ se wɔkyerɛw wo din.

## Nsɛm a W'akyerɛw a Ehia:

Ese se w'adwumawura:

- Ma wo nhyehyɛ bi a woatwɛrɛ a ɛkyerɛ sɛnea wode wo mfaso bedi dwuma.
- Ese se ɔka akwamma dodow a wode adi dwuma na woagyaw akatua bere biara.

## Ateetee a Wɔmma ho Kwan:

εyε mmara so bu se wɔbɛtwe adwumayɛfɔ aso anaase wɔbeyi wɔn afiri adwumam wɔ akwamma a wɔsre ho anaa wɔbo amannee se wɔabu mmara so.



Wone Adetʃfo ne Adwumayɛfo Bammɔ Adwumakuw no nni nkitaho na suapii anaa ka wo haw.

Ko [nyc.gov/workers](http://nyc.gov/workers) | Frɛ 311 na bisa "Paid Safe and Sick Leave"

Wubetumi nso de nsɛm ama a WUNNYI W'ANIM.